



Baebele ya bana
E tlesa

Ga Modimo a ne a
dira sengwe le
sengwe



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus

E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.

E phetotswe:

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela
kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.



Re dirilwe ke mang? Baibele,
lefoko la Modimo, le re bolelela gore
tshimologo ya batho e
simolotswe
jaang.




Bogologolo, Modimo o tlotse motho
wa ntlha e be a mo thaya leina gore
ke Atame. Modimo o tlotse
Atame gotswa mo leroleng
kgotsa mmu
wa lefatse.



Modimo a tsenya bophelo mo go
Atame, a tla a phela. A iphitlhelela
a le mo tshimong entle e e
bidiwang Etene.



Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile
lefatshe le lentle le le tletseng ka
dilo tse dintle.



Kgato le kgato Modimo a dira mafelo
a mantle a fapeneng le diphologolo
tse dintle tse di farologaneng.
Nnete fela, Modimo o dirile sengwe

le sengwe, gwa nna le
dilo tsotle.



Mo tshimologong,
pele Modimo a dira
sengwe le sengwe,
go ne go se na
sepe ntle le
Modimo, ne
go se na batho
kgotsa mafelo
kgotsa dilo.
Sepe.



Go ne go sena leledi ebile
go sena lefifi. Go sena
legodimo ebile go
sena fafatshe.

Go sena
mabane ebile go
sena kamoso. Go
ne go na le Modimo
fela o o ne a sena tshimologo.
E be Modimo a diragatsa.



Mo tshimologong
Modimo o tlhodile Le
godimo le lefatshe.




Lefatshe le ne le
tobekane, le
sena sepe,
go le lefifi
godimo

ga
bodiba.



Modimo wa re,
a go nne
lesadi.



Mme lesedi la nna teng. Modimo a
bitsa lesadi Motshegare, Lefif lone
wa le bitsa Bosigo. Mme ga nna
mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le
letsatsi la ntlha.



ka letsatsi la bobedi, Modimo o
tlisitse metsi a ma watle tlase ga
legodimo ka go latelelana. Ka
letsatsi la laboraro, Modimo a re,

"a lefatshe le le omileng le
tlhagelele" ebe gonna jalo.



Modimo wa ba re, a lefatshe le tlhoge
botala jo bonana, ebong
merogo e e nnang
le peo le ditlhare
tse di

ungwang ...





... maungo mo lefatsheng ka fa
mefuteng ya tsona. Mme ga
nna mantsiboa, ga
ba ga nna moso, e
le letsatsi

la boraro.




Modimo a dira letsatsi, ngwedi
le dinaledi tse dintse
tse go sena motho a ka
dibalang. Mme ga nna
mantsiboa, ga ba
ga nna moso, e le
letsatsi la bone.




Diphologolo tsa
metsi, ditlhapi le di
nonyane ya nna tsona
tse di latelang
go tlhodiwa. Ka
letsatsi la bonne,
Modimo o dirile
ditlhapi tse di tona
le dinonyane, ...




... Modimo o dirile
mefuta futa ya di
tlhapi tsa tlala lewatele,
le dinonyane tse
di farologaneng go
itumelela lefatshe,
lewatele le magodimo.
Mme ga nna
mantsiboa, ga ba
ga nna moso, e le
letsatsi la bothano.



Morago ga seo, Modimo wa ba wa
re: A lefatshe le ntshe diphedi ka fa
mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le
digagabi le diphologolo tsa naga ka
fa mefuteng ya tsona. Diphologolo
ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa
ke Modimo.



Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna
moso, e le letsatsi la borataro.



Modimo o dirile sengwe gape ka
letsatsi la borataro- sengwe se se
bothokwa thata. Dilo tsothe di nne
di siametse motho,
ne gona le dijo
mo tshimong le
dophologolo tsa
go mo dirila.
Modimo wa
ba wa re,

...



... "A re direng motho ka fa
setshwanong sa rona ba ba tshwanag
le rona gore ba laole dilo tsothe tsa
lefatshe" jaanong
Modimo wa tlhola batho
ka fa setshwanong
sa ona, wa ba
tlhola ka fa
setshwanong
sa Modimo.




Modimo a bua
le Atame. "O
ka ja mo
ditlhareng
tsothe tsa
tshimo ka
kgololosego.



Fela setlhare
sa kitso ya
molemo le
bosula sona
o se ke wa se
ja gonne ka
letsatsi le o
se jang, o tlile
go swa."



Modimo wa re, "Ga go molemo
fa motho a nna a le nosi fela, ke tla
mo direla mothusi yo o mo
tshwanetseng". Jaanong
e rile Modimo o sena go
bopa diphedi tsothe
tsa ...



... naga le dinonyane tsotlhe tsa
legodimo, wa di isa kwa mothong go
bona, ka fa a tla di bitsang
ka teng gore mafoko otlhe
a motho o tla bitsang
diphedi ka ona, e nne
maina a tsona.




Diruiwa tsoatlhe le dinonyane tsoatlhe
tsa legodimo le diphologolo tsoatlhe
tsa naga, motho a di taya
maina, mme motho a bo a
se na mothusi yo o mo
tshwanetseng.



ke fa Morena Modimo o thulametsa
motho, ya re a sena go robala, wa

ntsha longwe
lwa dikgopo
tša gagwe.



Mme logopo loo Modimo o lo
ntshitseng mo mothong wa bopa
mosadi ka lona,
ya nna mothusi
wa gagwe.



Ka letsatsi la bosupa Modimo o
ne wa wetsa tiro ya ona e o e
dirileng. Mme Modimo wa
tshegofatsa letsatsi la
bosupa e be a le dira
letsatsi la



boikutso.

Mo tshimong ya etene, monna
le mosadi ba ne ba phela ka
boitumelo matsatsi otle ba
obamela Modimo, Morena
e ne e le Modimo wa
bona, ebile e le



tsala ya bona gape.



Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena, o tla phela le ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo: Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kete ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

